

**KGORO YA THUTO YA GAUTENG**

**TLHAHLOBO TŠA MAREMATLOU**

**OCTOBER / NOVEMBER 2005  
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

**SEPEDI LELEME LA GAE  
MAEMO A A PHAGAMEGO  
(Lephephe La Bobedi)**

**NAKO: diiri tše 3**

**MEPUTSO: 100**

---

**DITAELO:**

- Lephephe le le arotšwe ka dikarolo tše THARO; e lego A, B, le C.
  - Potšišo 1 e arabja ke balekwa ka moka.
  - Mo potšišong ya 2, go ditsopolwa tše NNE tše o di filwego, kgetha tše PEDI fela.
  - Ge o arabile ditsopolwa go karolo B, o tla araba ye telele go karolo C k.g.r. o swanetše go ba le karabo ya ditsopolwa le ye telele.
- 

**KAROLO YA A**

**THETO**

**POTŠIŠO 1**

**Potšišo ye e arabja ke balekwa ka moka.**

Badišiša sereto se ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di se latelago:

**“NKOSI SIKELEL’IAFRICA ...”**

“Alfa” le “Omega”,  
Wene sebo sa botšabelo sa bana ba batho,  
Seabi sa mahlogenolo a bophelo;  
Bona megokgo ya bana ba thari Ramašoko,  
Ge ba opela ka tlhonamo le nyamo ya pelo,  
Mahlo a bona e ke malakabe a mohweleretsiphi, 5  
A kgauma kgabo ya mollo ba kgebiša pelo,  
Ba opela ba kgopela ka boikgonaro,  
Ba llela madi ao a faletšego bana ba mosadi yo moso,  
Ba imetšwe ke maswabi ba kgethega megokgo, 10  
Ba re: “Nkosi sikelel’Afrika...”

Ba gopola ba tseba matšo le maboo,.  
 Megopolو e phegeletše ka phegelelo ya pelo,  
 Ba itela mašiwana le maima le mathata,  
 Ba elelwa matetę a mohlamonene mahlababaeka, 15  
 Ba letetše mahlatse bjalo ka phoka, legodimo,  
 Bjalo ka mahlomola mailagohlogamobung,  
 Ba letetše ditlalemeso ka kholofelompsha,  
 Ba ngadile mathabo le megobo le mekgolokwane,  
 Batho ba ba tshwenyegile lerumo le pelong tšabo, 20  
 Eto labo ke eto le thata gare ga meboto le meedi,  
 Ba opela ba re: "Nkosi sikelel'Afrika..."

*Puleng N.S. Malopo A Boreti; 1973 Letl 62-63*

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.1 | Efa mohuta wa sereto se o be o hlahoše gore ke ka lebaka la eng o re ke sa mohuta woo.                    | (2) |
| 1.2 | Mantšu a <b>alfa le omega</b> a šupa eng go ya ka sereto se?  | (1) |
| 1.3 | Na hlogo ya sereto se e tsebega ka eng?   | (1) |
| 1.4 | Megokgo ye e ukangwago mo seretong se e ka ba e hlolwa ke eng?  | (1) |
| 1.5 | Batho ba ba ukangwago mo ke bomang?   | (1) |
| 1.6 | Ge o bona dikgopelo tša bona di ile tša sekegelwa tsebe? Efa boikgopolelo bja gago.                       | (1) |
| 1.7 | Efa mohlala wa sekapolelo seo se tšweletšwago mothalothetong wa 6 o be o laetše gore se šomišitšwe bjang. | (1) |
| 1.8 | Ntšha mothalotheto wo o tšweletšago paronime o be o thalele mantšu ao.                                    | (1) |
| 1.9 | Efa mohlala o TEE wa poeletšo ya mothalotheto.  | (1) |

[10]

## POTŠIŠO 2

### **Senakangwedi 5 – D.M. Mampuru**

Kgetha ditsopolwa tše PEDI fela.

- 2.1 Badišiša setsopolwa se ka šedi gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di latelago:

O tlaeletšeng ka tlhago, Ntho faseng e sabalaka godimo ga 'ago, O sa ba nyamiše wa tsheroga, Le ge dikgolatsela di keme go go sekamolla, Itlhogiše meletana le dikgese, Re bone a dinamelwa makoko, Gore kgololo ke thoko efe di tlo go gololela.	3
O tietšeng mokagona? Khutšo o hweša neng?	9
Tša Modimo le tša boradisaense ditlholo, Di gatile godimo ga gago, Ba otopedi le dipula, Bolengwanapedi le baloi, Ka dinanathane ba go tlapintše.	12

- 2.1.1 Efa maikutlo a sereti go ya ka ditematheto tše. (1)  
 2.1.2 Mantšu a **sabalaka** le **tlapintše** a šupa eng? (2)  
 2.1.3 Ntšha mothalotheto wo o tšweletšago poeletšo ya tumammogo o be o e thalele. (1)  
 2.1.4 Efa seswantšhokgopoloo seo se tšwelelagoo temathetong ya mathomo. (1)  
 2.1.5 Efa mohlala wa sekapolelo seo se tšwelelagoo mothalothetong wa bobedi. (1)  
 2.1.6 Efa mehola ye MEBEDI ya seretwa. (2)  
 2.1.7 Sereti se kgopela seretwa gore se dire eng? Efa dinttha tše PEDI. (2)  
 2.1.8 Na o kwana le sereti ge se efa seretwa dikeletšo tše o di filego ka go 2.1.7? Efa boikgopolelo bja gago. (1)  
 2.1.9 Efa moko wa sereto se ka boripana ka methaladi ye MENE. (4)

[15]

2.2 Bala setsopolwa se ka šedi o kgone go fetola dipotšišo tše di latelago:

Ge e le bokgope, le maledung bo a dula.  
Le tšešo ga ke sa di nyaka, di tla mpakela senyama.  
Ke tla kokotlela, ka ba ka kokotletša; 3  
Lehono ge a sepetše, go lokile!

Ke Mmopi a kwelego sello sa ka.  
O mpone ge ke duše magala, a ntšhokela; 6  
O mpone ge ke tsholla ya madi mahlong, a se rate;  
Lehono ge a sepetše, go lokile!

- 2.2.1 Ke sello sa eng seo se ukangwago mo mothalothetong wa 5? (1)
- 2.2.2 Na o bona legato leo le tšerwego ke sereti e le la maleba? Efa boikgopolelo bja gago. (1)
- 2.2.3 Sereti se šupa eng ge se re **bokgope le maledung bo a dula?** (1)
- 2.2.4 Na wena o a dumela ge sereti se re **tšabo** di tla mmakela senyama? Thekga karabo ya gago. (1)
- 2.2.5 Ge o lebeletše motho yo go thwego ge a sepetše go lokile, o tla boa? Efa lebaka la karabo ya gago. (2)
- 2.2.6 Bothata bjo bo tšwelelago seretong se, o bona bo ka rarollwa bjang? Efa kgopol ya gago. (1)
- 2.2.7 Ke magato afe ao a bego a ka tšewa ke sereti go efoga bothata bjo a bego a lebane nabjo? Efa dintlha tše PEDI. (2)
- 2.2.8 Ntšha mothalotheto wo o laetšago gore sereti se be se otile, o be o hlaloše gore o be a otšwa ke eng. (2)
- 2.2.9 Efa mehlala ye MEBEDI ya poeletšo. (2)
- 2.2.10 Efa morumokwano wo o tšwelelago mo ditemathetong tše o be o fe le mohlala wa wona. (2)

[15]

2.3 Bala setsopolwa se se latelago, o tle o tsebe go araba dipotšišo tše di latelago.

Se mo segeng ke motho, O belegwe ke batho, A hloka mahlatse bja ka nna le wene,	3
A diila maru a lerato le tlhokomelo, Goba ba mmelegi ba hlalane,	
Ba se sa tšeelana mello,	6
Ba mmolaiša phefo ya kgakanego,	
A itira setseketske,	
Goba a fetwa ke riba la bophelo.	9
O fetogile mohlaki,	
A nyentšha bontši,	
A nkgela meloko bokapodile,	12
Phetšong a ingala,	
A ba mohlokaboyo mošiabatho.	

- 2.3.1 Ka methaladi ye e ka bago ye MEBEDI, efa tlhalošo ya lelalaphaephe. (2)
- 2.3.2 Ge o bona ke ka lebaka le eng ge batho ba be ba šišingwa motho yo?  
Efa dintlha tše PEDI o šomiša boikgopolelo bja gago. (2)
- 2.3.3 Mantšu a **diila le phefo** a šupa eng go ya ka sereto se? (2)
- 2.3.4 Na wena ge o be o le lelalaphaephe o be o tla dirang gore o tšwe mathateng? Efa kgopolo ya gago. (1)
- 2.3.5 Mo batswading ba lelalaphaephe ke ofe yo a swanelwago ke go mo fa maru a lerato le tlhokomelo? Thekga karabo ya gago. (2)
- 2.3.6 Efa mohlala wa sekapolelo wo o tšwelelago mothalothetong wa 9. (1)
- 2.3.7 Efa mohlala wa poletšo ya tumammogo o be o e thalele. (1)
- 2.3.8 Go ya ka sereto se lelalaphaephe ke ngwana goba motho yo mogolo?  
Šitlela karabo ya gago ka go tsopola mothalothetwo o tišetšago karabo ya gago. (2)
- 2.3.9 Na molaetša wa sereto se ke ofe? (1)
- 2.3.10 Efa mohuta wa sereto se. (1)

[15]

- 2.4 Bala setsopolwa se se latelago gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di latelago.

<p>Sa gago selb se amogetšwe,          Sa ka le sona wa amogela,          Tša ka ditiro ke lekile;          Ke rata go tiisetša la rena,          Lona la nnete lerato.</p> <p>Mathata re lekile,          Kgotlelelo ya hlokega,          Maimeng ra leka;          Le ge go padile,          Ya gago kholofelo e kae?</p>	<p>3</p> <p>6</p> <p>9</p>
---	----------------------------

- 2.4.1 Sello seo se ukangwago mothalothetong wa 1 se ka be se hlotšwe ke eng? Efa kgopolo ya gago. (1)
- 2.4.2 Ge o bona maikutlo a sereti ke afe mabapi le motho yo a boleLAGO ka yena mo seretong se? Hlaloša. (1)
- 2.4.3 Efa seema seo se ka emelwago ke mothalotheto wa 1 o be o laetše le tšomiso ya sona. (2)
- 2.4.4 Sereto se se hlohleletša eng ge o bona? (1)
- 2.4.5 Ka dintlha tše NNE efa semelo sa motho yo a retwago fa. (4)
- 2.4.6 Na o be o ka thuša batho ba go rarolla mathata a bona bjang? Efa boikgopolelo bja gago. (1)
- 2.4.7 Ge o be o le sereti o be o tla dira eng gore motho yo a dire tše o di nyakago? Efa kgopolo ya gago. (1)
- 2.4.8 Efa mohuta wa sereto se, o be o fe lebaka la gore ke eng o re ke sa mohuta woo. (2)
- 2.4.9 Ka methaladi ye MERARO efa moko wa sereto se. (2)

**[15]**

**PALOMOKA YA KAROLO YA A: 10 + 15 + 15 = [40]**

## KAROLO YA B

### TERAMA

#### POTŠIŠO 3

Kgetha potšišo e TEE mo karolong ye.

#### A mo swina ngwanana' thakana – M.S Serudu

- 3.1 Badišiša ditsopolwa tše di latelago gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di di latelago:

#### Setsopolwa A

Segola:	(O leka go mo homotsa): Se ipolaiše pelo, Mma, tšohle di tla loka. Ge e le gore o holofetše go re amoga tša borena, a ka se kgone,
Mologadi:	(O a tshoga): Le se ke la mo dira selo hle, banake! Le se itseele madimabe a gagwe laikgaphetše ka ona. Modimo o tla mo otla. Letšwa la tšiwana le bewa ke Modimo.
Modupi:	(Ka pefelo): Re ka se mo lese, Mma. Ge tate a ka se theeletše se re tlogo boledišana le yena ka sona, re ka se mo tlogele. Ai, e be e le selo mang na! Le mmagwe o šetše a ipona e k mmalebenkele a ej a šadiša. Le ge o gahlana naye a ka se go dumedše. Badiitšana bao, ba nyaka go ikweša bohumi ka rena. Ke re re tlo mo swina yola!
Mologadi:	(Ka go tišetše): Se tšewe ke madi, Modupi. Ba tlogele ba le bjalo. Rena a re hutšeng fela gore tatagolena o tla re ge re bolela naye a re sekegela tsebe. Tša go lwa di ka se rarolle mathata a rena. Lena tsogelang go rangwane Thomo le mo tsebiše gore ke nyaka go mmona.
Modupi:	Go lokile, Mma. Re tla phetha ka moo o kgopelago.
Segola:	Go sa na le tabanyana ye nngwe yeo ke nyakago go e tseba go lena, Mma.

- 3.1.1 Segola le Modupi ba be ba kgopela Mologadi eng? (1)
- 3.1.2 Na seo ba bego ba dira kgopelo ye ka sona ba ile ba atlega? (1)
- 3.1.3 Mologadi o šupa eng ge a re: **Letšwa la tšiwana le bewa ke Modimo?** (1)
- 3.1.4 Efa dintlha tše PEDI tše di ilego tša hlagela Lekope go tiišetše mantšu a Mologadi ka go 3.1.3. (2)
- 3.1.5 Na o be o ka thuša Mologadi bjang mo bothateng bja mohuta wo? Efa kgopolo ya gago. (1)
- 3.1.6 Ge o bona barwa ba Lekope ba swanetše go tše legato lefe go kgaoganya Lekope le Mmatlala? Efa kgopolo ya gago. (2)

3.1.7 Na ke eng seo se bego se diriša Lekope bošaedi bjo? (1)

3.1.8 Ge o be o le mogwera wa Mmatlala o be o tla mo eletša bjang? (1)

### Setsopolwa B

Nadinadi: Ke a tloga bjale, le šale le inagana. Ga ke rogwe ke tše di se nago meno. Wa ka o tla kitima mekgotheng a itšwele, tadi e amuša tatšana!

Modupi: Ijoo! Lehono gona re kwa diphiri. Kganthe mokgalabje tēna le wena o a tsoga?

Naninadi: (*O befešwe*): O tla bona mmago, mošaa, tšwela pele o nthoge. Mpho! (*O tshwa mare*). O tla di bona. (*O a tšwa o šala mosadi wa gagwe morago*).

Mologadi: Sepela le dithuri tšeо tša gago. Nna o ka se nkgone. O tlogele bana ba ka, ka gore le tlwaetše go dira bana ba batho dithuri tša go le šomela!

Nadinadi: (*O bolela a le kgojana*): O go swinne Lekope! O tla šala o ej a ntā o šeba ka legai. (*O a sobelela*).

Segola: (*O lebeletše mmagwe*): O se ke wa tshwenyega, Mma. Bale ba ka se dire selo. Ge e le tate yena, o wetše masobelong a motšoko. Selo sela a rego ke mosadi se tlo mmintšha mmantshegelo.

Modupi: Ke nkajamorkanona! Yena o nyaka go hula mokgalabje yo morago ga moo a mo lahlele kua bjalo ka sesohlo.

3.1.9 Nadinadi o be a tlile go dirang ga Lekope? (1)

3.1.10 Ge o be o le Mologadi o be o tla dirang ge Nadinadi a go tšhela ka ditaba tše o di filego ka go 3.1.9? Efa kgopolو ya gago. (1)

3.1.11 Nadinadi o šupa eng ge a re: **wa ka o tla kitima mekgotheng a itšwele?** (1)

3.1.12 Na o a dumela gore dilo tšeо Nadinadi a di bolelago a ka di dira? Fahlela. (2)

3.1.13 Ke ka lebabla la eng ge Nadinadi a hlapaola Modupi? (1)

3.1.14 Ka methaladi ye MEBEDI, efa semelo sa Nadinadi. (2)

3.1.15 Serudu o go rutang ka batho ba go swana le boNadinadi? (1)

3.1.16 Taba ye ya Nadinadi e godiša bothata bja tiragatšo ye bjang? (1)

**Setsopolwa C:**

Pebetse: Bjale ge boNadinadi ba topa tša fase bjale o tla mo fa eng?

Mmatlala: Yena o a tseba. BoNadinadi ke dikwef a tša kgale. Go ka se makatše ge le mošwang wa matuba a ka o rekiša ka kua gae.

Pebetse: A ye kua! Ditšhweu di tla mo topa a yo ja lekokoro.

Mmatlala: Ijo, Mma, re duletše dikgang mokhwi, ke lebetše le go išetša Lekope dijo tša mosegare.

Pebetse: Dira ka pela, ngwanaka. Monna o thopša ka mpa le lerato. Ge o ka se dire bjalo, dithaka di tla mo thaula wa swaba.

Mmatlala: Go lokile, Mma, e re ke dire ka pela. (Mmatlala o a tšwa).

Pebetse: (*O bolela a nnoši*): Lehono gona ke mmoditše. Ge e le mosadi o tla gara thetho. Go ja go ganwa ke mang? Ba tla re go aga ntlo ya bona, ba be ba nkagela ya ka. Legona ke nyaka gore ba e age kgole le mefefa ye. O a aketša Lekope o wetše ka mokhwi. (*O šupa ka gare ga seatla*). Re tla mo gama a be a fuša! (O a tšwa).

- 3.1.17 Pebetse o šupa eng ge a re: **Nadinadi o topa tša fase?** (1)
- 3.1.18 Pebetse o re: **lehono gona ke mmoditše.** Na ke eng seo a boditšego Mmatlala? Efa dintlhha tše NNE. (4)
- 3.1.19 Efa semelo sa Pebetse go ya ka setsopolwa se. (2)
- 3.1.20 Batswadi ba go swana le Pebetse o ka ba thuša bjang gore ba lahle mekgwa ya bona? Efa kgopol ya gago. (1)
- 3.1.21 Mmatlala o ile a dira eng morago ga poledišano ye? (1)
- 3.1.22 Efa ntlha e TEE yeo e tiišetšago gore mantšu a a Pebetse e bile therešo: **Re tla mo gama a be a fuša!** (1)

[30]

**GOBA**

- 3.2 Poledišano le Polelonoši ke ditlabelo tše bohlokwa tša tiragatšo. Na o bona eke Serudu o etše taba ye hloko ge a hlama tiragatšo ye? Re alele!

**PALOMOKA YA KAROLO YA B:** [30]

## KAROLO YA C

Ge o arabile ditsopolwa karolong ya B, o tla araba ye telele karolong ye.

### POTŠIŠO 4

#### ***Nnete fela – M.A. Kekana***

- 4.1 Badišsša ditsopolwa tše di latelago gore o tle o kgone go araba dipotšišo tše di di latelago:

#### **Setsopolwa A**

"Ke eng, o a lwala?" Rragwe a mmotšiša ge a mmona morago ga ge a goroga gae.

Yena o be a re o ikgobokeditše e bile o lokišitše tebelelego ya gagwe. O be a hlapile sefahlego go tloša mašaledi a megokgo. Fela mahlo a be a hubetše, sefahlego se butšwitše se tlapetše.

"Hlogo. Ke rengwa ke hlogo e šoro." Bubbles a re go araba bjalo a ipotšiša gore ke eng a hwetša a swanetše go phela kamaaka ka mokgwa wo go feta nakong ka mokaya bophelo bjo bo fetilego.

- 4.1.1 Bubbles o be a etšwa kae? (1)
- 4.1.2 Ka methaladi ye MEBEDI, Hlaloša gore o be a ile ka morero ofe go lefelo leo o le filego ka go 4.1.1. (2)
- 4.1.3 Bubbles o be a letšwa ke eng? Hlaloša. (1)
- 4.1.4 Morago ga fa Bubbles o ile a dira eng seo se ilego sa nyamiša rragwe? (2)
- 4.1.5 Na o bona Bubbles a tšere legato la maleba ka go dira seo? Efa boikgopolelo bja gago. (2)
- 4.1.6 Morago ga ge Bubbles a seno mo hlalošetše ka fao a sepetšego ka gona Noko o ile a dirang? (1)
- 4.1.7 Ge o lebeletše, Noko o bona e le motswadi yo o ka mo fago dikeletšo ka bana ba gagwe? Efa kgopolo ya gago. (1)

## **Setsopolwa B**

"Ga o bolele selo wena! Eya o yo tšea morwediago a tle go thuša morerong wo." A ba akaretša ka moka bjale: "Le na le barwedi le lena, eyang le ba tšee go tlo le thuša." A re go realo a tšwa ka phapošing yeo ba kgobokanego ka go yona, a tloga ka sekgame, a ya go inotlelala ka phapošing ya gagwe.

Banna ba šala ba lebelelane. Lethabo la go hwetša sengwalwa le be le sentše ke go kwa ka tsebo ya Ariel Meso, ka mokgwa wo Bubblesa rilego go fihla a ba botša.

- |        |  |     |
|--------|--|-----|
| 4.1.8  | Ke mang yo go thwego ga a bolele selo?   | (1) |
| 4.1.9  | Bubbles o swanetše go thuša ka eng?  | (1) |
| 4.1.10 | Ge o be o le Bubbles o be o tla thuša? Efa lebaka la karabo ya gago.                 | (2) |
| 4.1.11 | Banna ba bangwe bao ba bego ba le gona ke bomang? Efa maina a MABEDI.                | (2) |
| 4.1.12 | Ntšha maikutlo a gago mabapi le motswadi wa go swana le Noko.                        | (1) |
| 4.1.13 | Na sindikheithi e ile ya atlega morerong wo o ukangwago mo setsopolweng se? Hlaloša. | (1) |
| 4.1.14 | Sengwalwa sindikheithi e se hweditše bjang?  | (2) |

## **Setsopolwa C**

Bošegong bjo Bubbles le Ariel ba ile ba ikhwetša ba lebile gona Majaneng.

"O re ga go yo a ka re naganelago gore re ka ba re tlile go wona?" Ariel a botšiša ka pelaelo.

"Aowa. Ga ba tsebe selb ka wona." Bubbles a bolela ka boitshepho.

"Mmmm." Ke Ariel a nagana: "O kgona go swara taba, eyel!" O be a le gare a otela.

Gwa latela setunyana.

"Bubbles, felo mola re be re reilwe, re no wela molabeng."

- |        |  |     |
|--------|--|-----|
| 4.1.15 | Bubbles le Ariel ba be ba ya go dirang Majaneng? | (1) |
|--------|--|-----|

- 4.1.16 Go ya ka karabo yeo o e filego ka go 4.1.15 efa mabaka a MABEDI ao a ba gapeleditšego go ya lefelong le. (2)
- 4.1.17 Hlaloša seo se diragetšego pele ba leba Majaneng. (2)
- 4.1.18 Sindikheithi e ile ya tseba bjang gore ba ile Majaneng? (1)
- 4.1.19 Morago ga go lemoga lefelo le ba tšere magato afe? Efa dintlha tše PEDI. (2)
- 4.1.20 Go tseba ga Sindikheithi ka Majaneng go rarolla bothata bja paditseka ye bjang? (2)

**[30]**

### **GOBA**

- 4.2 Kekana o kgonne go kgetha baanegwa ba madi le nama bao ba emetšego bophelo bja nnete. Go tiisa kgopolole ye, ala semelo sa Bubbles.

**PALOMOKA YA KAROLO YA C:** [30]

**[100]**

### **BOFELO**